

**1143.**

Na osnovu člana 25 stav 23 Zakona o bezbjednosti i interoperabilnosti željeznice („Službeni list CG” broj 160/25), Agencija za željeznice donijela je

**PRAVILNIK  
O OBRASCIMA ZA „EZ” IZJAVE I „EZ” SERTIFIKATE ZA ČINIOCE  
INTEROPERABILNOSTI I PODSISTEME ŽELJEZNICA, MODELU IZJAVE O  
USAGLAŠENOSTI ODOBRENOG TIPA ŽELJEZNIČKOG VOZILA I O „EZ”  
POSTUPCIMA PROVJERE PODSISTEMA**

**Član 1  
Predmet**

Ovim Pravilnikom se utvrđuje:

- 1) obrazac za „EZ” izjavu o usaglašenosti ili pogodnosti za upotrebu činilaca interoperabilnosti kako je navedeno u članu 9. stavu 2. Direktive (EU) 2016/797;
- 2) pojedinosti „EZ” postupaka provjere podsistema i obrazac za „EZ” izjavu o provjeri kako je navedeno u članu 15. stavu 9. Direktive (EU) 2016/797;
- 3) obrazac za Privremenu izjavu o provjeri podsistema kako je navedeno u članu 15. stavu 9. Direktive (EU) 2016/797;
- 4) obrazac za sertifikate o usaglašenosti ili pogodnosti za upotrebu činilaca interoperabilnosti kako je navedeno u članu 9. stavu 2. i obrazac za sertifikate o provjeri podsistema kako je navedeno u članu 15. stavu 9. Direktive (EU) 2016/797;
- 5) model izjave o usaglašenosti sa odobrenim tipom vozila iz člana 24. stava 4. Direktive (EU) 2016/797.

**Član 2  
Definicije**

Za potrebe ovog Pravilnika primjenjuju se definicije iz člana 8 Zakona o bezbjednosti i interoperabilnosti željeznice. Pored njih, primjenjuju se i sljedeće definicije:

- 1) **„EZ izjava o usaglašenosti”** znači izjava koju je proizvođač ili njegov ovlašćeni zastupnik sastavio za činilac interoperabilnosti u kojoj proizvođač ili njegov ovlašćeni zastupnik pod sopstvenom odgovornošću izjavljuje da je predmetni činilac interoperabilnosti, koji je podvrgnut odgovarajućim postupcima provjere, u skladu sa mjerodavnim pravom Unije;
- 2) **„EZ izjava o pogodnosti za upotrebu”** znači dopunska izjava za „EZ” izjavu o usaglašenosti činilaca interoperabilnosti koju je proizvođač ili njegov ovlašćeni zastupnik sastavio za činilac interoperabilnosti, a u kojoj proizvođač ili njegov ovlašćeni zastupnik pod sopstvenom odgovornošću izjavljuje da predmetni činilac interoperabilnosti, koji je podvrgnut odgovarajućim postupcima provjere, ispunjava zahtjeve pogodnosti za upotrebu navedene u mjerodavnom TSI-ju;
- 3) **„EZ izjava o provjeri”** znači izjava koju podnosilac zahtjeva sastavlja za podsistem u kojoj podnosilac pod sopstvenom odgovornošću izjavljuje da predmetni podsistem koji je podvrgnut odgovarajućim postupcima provjere ispunjava zahtjeve mjerodavnog prava Unije i svih mjerodavnih nacionalnih propisa;
- 4) **„podsistem koji je pušten u upotrebu bez „EZ” izjave o provjeri”** znači podsistem, nepokretan ili pokretan, koji je pušten u upotrebu prije nego što se na njega primjenjivala „EZ” izjava o provjeri u skladu sa Direktivom Savjeta 96/48/EZ, Direktivom 2001/16/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta ili 2008/57/EZ, odnosno bez „EZ” izjave o provjeri;

5) „**privremena izjava o provjeri**” znači dokument koji je sastavio prijavljeni organ koji je odabrao podnositelj zahtjeva u slučaju zahtjeva TSI-ja ili ga je sastavio imenovani organ u slučaju zahtjeva na osnovu nacionalnih propisa, i u toj izjavi bilježe se rezultati faze postupka provjere;

6) „**EZ certifikat o usaglašenosti**” znači certifikat koji prijavljeni organ izdaje za zasebno razmotreni činilac interoperabilnosti o usaglašenosti činilaca interoperabilnosti sa tehničkim specifikacijama Unije koje moraju biti ispunjene;

7) „**EZ certifikat o pogodnosti za upotrebu**” znači certifikat koji prijavljeni organ izdaje za činilac interoperabilnosti o pogodnosti za upotrebu činilaca interoperabilnosti razmotrenog u njegovom željezničkom okruženju;

8) „**certifikat o provjeri**” znači certifikat koji prijavljeni ili imenovani organ izdaje za podsistem o provjeri usaglašenosti sa mjerodavnim TSI-jevima ili mjerodavnim nacionalnim propisima od faze projektovanja do faze preuzimanja prije stavljanja podsistema na tržište ili puštanja u upotrebu i koja obuhvata provjeru interfejsa predmetnog podsistema u odnosu na sistem čijim sastavnim dijelom on postaje;

9) „**EZ certifikat o provjeri**” znači certifikat koji prijavljeni organ izdaje za podsistem isključivo o provjeri usaglašenosti sa mjerodavnim TSI-jevima;

10) „**izjava o usaglašenosti sa odobrenim tipom vozila**” znači izjava koju podnositelj zahtjeva sastavlja za vozilo, a u kojoj podnositelj pod sopstvenom odgovornošću izjavljuje da je predmetno vozilo, podvrgnuto odgovarajućim postupcima provjere, usaglašeno sa odobrenim tipom vozila i ispunjava zahtjeve mjerodavnog prava Unije i mjerodavnih nacionalnih propisa;

11) „**identifikacioni broj u bazi podataka ERADIS**” znači alfanumerički kod koji se koristi za identifikaciju „EZ” izjave o usaglašenosti ili pogodnosti za upotrebu činilaca interoperabilnosti ili „EZ” izjave o provjeri podsistema i izdaje se u skladu sa Prilogom VII ovog Pravilnika.

### Član 3

#### „EZ” izjava o usaglašenosti ili „EZ” izjava o pogodnosti za upotrebu

Proizvođač ili njegov ovlašćeni zastupnik sastavlja „EZ” izjavu o usaglašenosti činilaca interoperabilnosti ili „EZ” izjavu o pogodnosti za upotrebu činilaca interoperabilnosti u skladu sa obrascem utvrđenim u Prilogu I ovog Pravilnika.

„EZ” izjava o usaglašenosti ili „EZ” izjava o pogodnosti za upotrebu mora biti napisana na jednom od službenih jezika Unije, a na tom istom jeziku mora biti i njena popratna dokumentacija.

### Član 4

#### Popratna dokumentacija „EZ” izjave o usaglašenosti ili „EZ” izjave o pogodnosti za upotrebu

Uz „EZ” izjavu o usaglašenosti ili pogodnosti za upotrebu činilaca interoperabilnosti prilažu se sljedeći dokumenti:

- 1) „EZ” certifikat o usaglašenosti i, ako je primjenjivo, „EZ” certifikat o pogodnosti za upotrebu;
- 2) tehnička dokumentacija u skladu sa Odlukom Komisije 2010/713/EU.

### Član 5

#### „EZ” izjava o provjeri

„EZ” izjava o provjeri zasniva se na podacima prikupljenim tokom postupaka provjere podsistema iz člana 15. Direktive (EU) 2016/797 i Priloga IV ovog Pravilnika. Jedna „EZ” izjava o provjeri sadrži provjeru usaglašenosti sa pravom Unije i, ako je primjenjivo, nacionalnim propisima.

Podnosilac zahtjeva sastavlja „EZ” izjavu o provjeri u skladu sa obrascem iz Priloga II i u skladu sa obrascem iz Priloga III ovog Pravilnika, kada se odnosi na podsistem koji je prvobitno pušten u upotrebu bez „EZ” izjave o provjeri.

„EZ” izjava o provjeri mora biti napisana na jednom od službenih jezika Unije, a na tom istom jeziku mora biti i njena popratna dokumentacija.

#### Član 6

### **Postupak provjere u slučaju izmjene podsistema**

U slučaju izmjene podsistema, podnosilac zahtjeva mora analizirati izmjene i procijeniti njihov učinak na „EZ” izjavu o provjeri.

Kada ta izmjena utiče na validnost elementa predmetne „EZ” izjave o provjeri, podnosilac zahtjeva mora ažurirati „EZ” izjavu o provjeri ili sastaviti novu „EZ” izjavu o provjeri. Nova „EZ” izjava o provjeri sastavlja se kada je potrebno novo odobrenje u skladu sa kriterijumima utvrđenim u članu 18. stavu 6. i članu 21. stavu 12. Direktive (EU) 2016/797.

Kada izmjena utiče na neki od osnovnih parametara, podnosilac zahtjeva ocjenjuje je li potrebno sprovesti „EZ” postupak provjere u skladu sa članom 15. Direktive (EU) 2016/797 i Prilogom IV ovog Pravilnika, za izmijenjeni podsistem te ga u slučaju potrebe sprovodi.

#### Član 7

### **Postupak provjere u slučaju izmjene podsistema puštenog u upotrebu bez „EZ” izjave o provjeri**

U slučaju izmjene podsistema puštenog u upotrebu bez „EZ” izjave o provjeri, podnosilac zahtjeva mora analizirati izmjene i procijeniti njihov učinak na postojeću dokumentaciju o projektovanju i održavanju.

Kada izmjena podsistema utiče na neki od temeljnih parametara, podnosilac zahtjeva ocjenjuje je li potrebno sprovesti „EZ” postupak provjere u skladu sa članom 15. Direktive (EU) 2016/797 te ga u slučaju potrebe sprovodi.

Organ za ocjenjivanje usaglašenosti provjerava samo djelove podsistema koji su izmijenjeni, kao i interfejs prema neizmijenjenim djelovima podsistema.

Podnosilac zahtjeva sastavlja „EZ” izjavu o provjeri za cijeli podsistem u kojoj pod sopstvenom odgovornošću izjavljuje:

1) da su izmijenjeni dio i interfejsi prema neizmijenjenim djelovima podsistema podvrgnuti odgovarajućim postupcima provjere i u skladu su sa mjerodavnim pravom Unije te svim mjerodavnim nacionalnim propisima;

2) da je neizmijenjeni dio stavljen u upotrebu u željezničkom sistemu te je održavan u projektovanom stanju upotrebe od datuma stavljanja u upotrebu do datuma sastavljanja „EZ” izjave o provjeri.

#### Član 8

### **Privremena izjava o provjeri**

Privremena izjava o provjeri mora biti utemeljena na odgovarajućim modulima za ocjenjivanje usaglašenosti koji su jednaki modulima koji se upotrebljavaju za izdavanje sertifikata o provjeri podsistema.

Prijavljeni organ ili imenovani organ sastavlja Privremenu izjavu o provjeri u skladu sa obrascem iz Priloga IV ovog Pravilnika.

Privremena izjava o provjeri mora biti napisana na jednom od službenih jezika Unije, a na tom istom jeziku mora biti i njena popratna dokumentacija.

## Član 9

### **Sertifikat o usaglašenosti ili pogodnosti za upotrebu i sertifikat o provjeri**

Sertifikat o provjeri podсистема, „EZ” sertifikat o provjeri i „EZ” sertifikat o usaglašenosti ili pogodnosti za upotrebu činilaca interoperabilnosti sastavljaju se u skladu sa obrascem iz Priloga V ovog Pravilnika.

## Član 10

### **Izjava o usaglašenosti sa odobrenim tipom vozila**

Podnosilac zahtjeva sastavlja izjavu o usaglašenosti sa odobrenim tipom vozila u skladu sa strukturom modela iz Priloga VI ovog Pravilnika.

Izjava o usaglašenosti sa odobrenim tipom vozila mora biti napisana na jednom od službenih jezika Unije, a na tom istom jeziku mora biti i njena propratna dokumentacija.

## Član 11

### **Stupanje na snagu i objavljivanje**

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Prilozi ovog Pravilnika biće objavljeni samo u elektronskom izdanju „Službenog lista Crne Gore”.

Broj: 1-63/26

Podgorica, 30. aprila 2026. godine

Predsjednik Savjeta Agencije,  
**Lazar Miljanić, s.r.**

PRILOG I  
OBRAZAC ZA „EZ” IZJAVU O USAGLAŠENOSTI ILI POGODNOSTI ZA UPOTREBU  
ČINILACA INTEROPERABILNOSTI

**„EZ” izjava o usaglašenosti ili pogodnosti za upotrebu činilaca interoperabilnosti**  
**„EZ” identifikacioni broj izjave** [*identifikacioni broj u bazi podataka ERADIS*]

Mi, proizvođač ili ovlašćeni predstavnik

[*ime društva*]

[*puna poštanska adresa*]

izjavljujemo pod sopstvenom odgovornošću da je sljedeći činilac interoperabilnosti:

[*naziv/kratak opis činioca interoperabilnosti, jedinstveni identifikacioni broj činioca interoperabilnosti*]

na koji se ova izjava odnosi u skladu sa mjerodavnim pravom Unije:

[*nazivi direktiva, nazivi TSI-jeva, nazivi evropskih specifikacija*]

Ocijenio ga je sljedeći prijavljeni organ:

[*ime društva*]

[*broj upisa u registar*]

[*puna adresa*]

u skladu sa sljedećim odobrenjima i/ili sertifikatima:

[*odobrenja, datumi izdavanja*] [*brojevi sertifikata, datumi izdavanja*]

Primjenjuju se sljedeći uslovi upotrebe i ostala ograničenja:

[*popis uslova upotrebe ili upućivanje na popis uslova upotrebe i druga ograničenja*]

Primijenjeni su sljedeći postupci da bi se proglasila usaglašenost:

[*moduli koje je odabrao proizvođač za ocjenjivanje činioca interoperabilnosti*]

Popis priloga

[*nazivi priloga (tehnička dokumentacija priložena uz „EZ” izjavu o usaglašenosti ili pogodnosti za upotrebu)*]

Sastavljeno: [*datum DD/MM/GGGG*]

Potpis proizvođača/ovlašćenog predstavnika

[*ime, prezime*]

PRILOG II  
OBRAZAC ZA „EZ” IZJAVU O PROVJERI PODSISTEMA  
„EZ” izjava o provjeri podsistema

„EZ” identifikacioni broj izjave [*identifikacioni broj u bazi podataka ERADIS*]

Mi, podnosilac zahtjeva:

[*ime društva*]

[*puna poštanska adresa*]

izjavljujemo pod sopstvenom odgovornošću da je sljedeći podsistem:

[*naziv/kratak opis podsistema, jedinstveni identifikacioni broj podsistema*]

na koji upućuje ova izjava podvrgnut odgovarajućim postupcima provjere i u skladu je sa mjerodavnim pravom Unije i svim mjerodavnim nacionalnim propisima:

[*upućivanje na: direktive, TSI-jeve, mjerodavne nacionalne propise*]

Ocijenio ga je sljedeći organ za ocjenjivanje usaglašenosti:

Prijavljeni organ:	Imenovani organ	Organ za ocjenjivanje [ <i>ocjena rizika</i> ]:
--------------------	-----------------	---

Ime društva	Ime društva	Ime društva
-------------	-------------	-------------

Broj upisa u registar	Identifikacioni broj	Identifikacioni broj
-----------------------	----------------------	----------------------

Puna adresa	Puna adresa	Puna adresa
-------------	-------------	-------------

u skladu sa sljedećim sertifikatima i/ili izvještajima:

[*brojevi sertifikata, brojevi izvještaja, datumi izdavanja*]

Primjenjuju se sljedeći uslovi upotrebe i ostala ograničenja:

[*popis uslova upotrebe ili upućivanje na popis uslova upotrebe i druga ograničenja*]

Primijenjeni su sljedeći postupci da bi se proglasila usaglašenost:

[*moduli koje je odabrao podnosilac zahtjeva za provjeru podsistema*]

Utvrđivanje tehničke dokumentacije priložene uz ovu izjavu

[*upućivanje na tehničku dokumentaciju priloženu uz „EZ” izjavu o provjeri podsistema u skladu sa članom 15. stavom 4. Direktive (EU) 2016/797*]

Upućivanje na prethodnu „EZ” izjavu o provjeri (ako je primjenjivo)

[*da/ne*]

Sastavljeno: [*datum DD/MM/GGGG*]

Potpis podnosioca zahtjeva

Ime, prezime

PRILOG III  
**OBRAZAC ZA „EZ” IZJAVU O PROVJERI ZA PODSISTEM PRVOBITNO PUŠTEN U  
UPOTREBU BEZ „EZ” IZJAVE  
„EZ” izjava o provjeri podsistema**

„EZ” identifikacioni broj izjave [identifikacioni broj u bazi podataka ERADIS]

Mi, podnosilac zahtjeva:

[*ime društva*]

[*puna poštanska adresa*]

izjavljujemo pod sopstvenom odgovornošću da je za podsistem na koji upućuje ova izjava:

[*naziv/kratak opis podsistema, jedinstveni identifikacioni broj podsistema*]

izmijenjeni dio podsistema:

[*naziv/kratak opis djelova podsistema*]

podvrgnut odgovarajućim postupcima provjere i u skladu je sa mjerodavnim pravom Unije i svim mjerodavnim nacionalnim propisima:

[*upućivanje na: direktive, TSI-jeve, mjerodavne nacionalne propise*]

Ocijenio ga je sljedeći organ za ocjenjivanje usaglašenosti:

Prijavljeni organ:                      Imenovani organ                      Organ za ocjenjivanje [ocjena rizika]:

Ime društva                                      Ime društva                                      Ime društva

Broj upisa u registar                      Identifikacioni broj                      Identifikacioni broj

Puna adresa                                      Puna adresa                                      Puna adresa

u skladu sa sljedećim sertifikatima i/ili izvještajima:

[*brojevi sertifikata, brojevi izvještaja, datumi izdavanja*]

Neizmijenjeni dio podsistema na koji ova izjava upućuje stavljen je u upotrebu u željezničkom sistemu te je održavan u projektovanom stanju upotrebe od datuma stavljanja u upotrebu u željezničkom sistemu do datuma sastavljanja „EZ” izjave o provjeri.

Primjenjuju se sljedeći uslovi upotrebe i ostala ograničenja:

[*popis uslova upotrebe ili upućivanje na popis uslova upotrebe i druga ograničenja*]

Primijenjeni su sljedeći postupci da bi se proglasila usaglašenost:

[*moduli koje je odabrao podnosilac zahtjeva za provjeru podsistema*]

Utvrđivanje tehničke dokumentacije priložene uz ovu izjavu

[*upućivanje na tehničku dokumentaciju priloženu uz „EZ” izjavu o provjeri podsistema u skladu sa članom 15. stavom 4. Direktive (EU) 2016/797*]

Upućivanje na prethodnu „EZ” izjavu o provjeri (ako je primjenjivo)

[*da/ne*]

Sastavljeno: [*datum DD/MM/GGGG*]

Potpis podnosioca zahtjeva

Ime, prezime

PRILOG IV  
**OBRAZAC ZA PRIVREMENU IZJAVU O PROVJERI**  
**Privremena izjava o provjeri**

Broj [*jedinstveni identifikacioni broj privremene izjave o provjeri koji omogućava sledljivost dokumenta*]

Predmet ocenjivanja:

[*jedinstveni identifikacioni broj podсистема ili dijela podсистема: utvrđivanje podсистема ili dijela podсистема i faza provjere u skladu sa tačkom 2.2.3. Priloga IV. Direktivi (EU) 2016/797*]

Podnosilac zahtjeva, a ako je primjenjivo i proizvođač i adrese mjesta proizvodnje:

[*imena/nazivi, adrese*]

Zahtjevi za ocenjivanje:

[*upućivanje na: direktive, TSI-jeve, neprimjenjivanje TSI-jeva, mjerodavne nacionalne propise, evropske specifikacije i druge prihvatljive načine postizanja usaglašenosti*]

Primijenjeni moduli:

[*moduli koje je odabrao podnosilac zahtjeva za ocjenu podсистема ili dijela podсистема te faze provjere*]

Rezultat ocjene/revizije:

[*uključujući upućivanje na ocjenu/izvještaj o reviziji*]

Primjenjuju se sljedeća ograničenja i uslovi upotrebe:

[*popis uslova upotrebe ili upućivanje na popis uslova i ograničenja upotrebe*]

Prilog privremenoj izjavi o provjeri (ako je primjenjivo)

[*da/ne*]

Dokumentacija priložena privremenoj izjavi o provjeri:

[*upućivanje na priložene dokumente, popis dokumenata ili dokumenti koji su korišćeni za ocjenu*]

Validnost:

[*rok i uslovi validnosti privremene izjave o provjeri*]

Sastavljeno: [*datum DD/MM/GGGG*]

**Prijavljeni organ:**

**Imenovani organ:**

*Potpis*

*Potpis*

*Ime, prezime*

[*ILI*]

*Ime, prezime*

*Ime društva*

*Ime društva*

*Broj upisa u registar*

*Identifikacioni broj*

*Puna poštanska adresa*

*Puna poštanska adresa*

Stranica 1[od (stranica)]

**Prilog privremenoj izjavi o provjeri [ako je primjenjivo]**

Broj [*jedinstveni identifikacioni broj privremene izjave o provjeri*]

Predmet ocenjivanja:

[*jedinstveni identifikacioni broj podсистема ili dijela podсистема: utvrđivanje podсистема ili dijela podсистема i faze provjere u skladu sa tačkom 2.2.3. Priloga IV. Direktivi (EU) 2016/797*]

Sastavljeno:

[*datum DD/MM/GGGG*]

**Prijavljeni organ:**

**Imenovani organ:**

*Potpis*

*Potpis*

*Ime, prezime*

[*ILI*]

*Ime, prezime*

*Ime društva*

*Ime društva*

*Broj upisa u registar*

*Identifikacioni broj*

*Puna poštanska adresa*

*Puna poštanska adresa*

Broj stranca /od stranica

PRILOG V  
OBRAZAC ZA POTVRDU  
[„EZ”] **Sertifikat o [usaglašenosti/ pogodnosti za upotrebu/provjeri]**  
Broj [*jedinstveni identifikacioni broj sertifikata*]

Predmet ocjenjivanja:

[*jedinstveni identifikacioni broj činioca interoperabilnosti ili podsistema*]

Podnosilac zahtjeva, a ako je primjenjivo i proizvođač i adrese mjesta proizvodnje:

[*imena/nazivi, adrese*]

Zahtjevi za ocjenjivanje:

[*upućivanje na: direktive, TSI-jeve, mjerodavne nacionalne propise, evropske specifikacije i druge prihvatljive načine postizanja usaglašenosti*]

Primijenjeni moduli:

[*moduli koje je odabrao podnosilac zahtjeva za ocjenu činioca interoperabilnosti ili podsistema*]

Rezultat ocjene/revizije:

[*uključujući upućivanje na ocjenu/izvještaj o reviziji*]

Primjenjuju se sljedeća ograničenja i uslovi upotrebe:

[*popis uslova upotrebe ili upućivanje na popis uslova i ograničenja upotrebe*]

Prilog (ako je primjenjivo):

[*da/ne*]

Dokumentacija priložena ovom [„EZ”] sertifikatu:

[*upućivanje na priložene dokumente, popis dokumenata ili dokumenti koji su korišćeni za ocjenu*]

Validnost:

[*rok i uslovi validnosti sertifikata*]

Sastavljeno: [*datum DD/MM/GGGG*]

**Prijavljeni organ:**

*Potpis*

*Ime, prezime*

*Ime društva*

[ILI]

**Imenovani organ:**

*Potpis*

*Ime, prezime*

*Ime društva*

*Broj upisa u registar*

*Puna poštanska adresa*

*Identifikacioni broj*

*Puna poštanska adresa*

**Prilog [„EZ”] sertifikatu [ako je primjenjivo]**

Broj [*jedinstveni identifikacioni broj sertifikata*]

Predmet ocjenjivanja:

[*jedinstveni identifikacioni broj činioca interoperabilnosti ili podsistema*]

Sastavljeno:

[*datum DD/MM/GGGG*]

**Prijavljeni organ:**

*Potpis*

*Ime, prezime*

*Ime društva*

*Broj upisa u registar*

*Puna poštanska adresa*

[ILI]

**Imenovani organ:**

*Potpis*

*Ime, prezime*

*Ime društva*

*Identifikacioni broj*

*Puna poštanska adresa*

Broj stranca /od stranica

PRILOG VI  
MODEL IZJAVE O USAGLAŠENOSTI SA ODOBRENIM TIPOM VOZILA  
**Izjava o usaglašenosti sa odobrenim tipom vozila**

Mi,

podnosilac zahtjeva

[*ime društva*]

[*puna adresa*]

pod sopstvenom odgovornošću izjavljujemo da je vozilo [evropski broj vozila / unaprijed rezervisani broj vozila / dogovoreni način identifikacije na koje se odnosi ova izjava:

- usaglašeno sa odobrenim tipom vozila [*identifikaciona oznaka ERATV vrste/izvedbe/varijante vozila*],
- u skladu sa mjerodavnim pravom Unije i mjerodavnim nacionalnim propisima kako je navedeno u priložima ovoj izjavi,
- podvrgnuto svim postupcima provjere neophodnim za sastavljanje ove izjave.

Popis priloga

[*nazivi priloga*]

Potpisano za i u ime [*podnosilac zahtjeva*]


Sastavljeno u [*mjesto*], [*datum DD/MM/GGGG*]

[*ime, funkcija*] [*potpis*]

## PRILOG VII

### STRUKTURA I SADRŽAJ „EZ” IDENTIFIKACIONOG BROJA IZJAVE

Svaka „EZ” izjava o usaglašenosti ili pogodnosti za upotrebu činilaca interoperabilnosti i „EZ” izjava o provjeri podsistema dobija alfanumerički kod koji se sastoji od dva slova i 24 cifre, a struktura mu je sljedeća:



#### **POLJE 1 – Oznaka zemlje (dva slova)**

Oznaka zemlje dodjeljuje se na osnovu standarda ISO 3166.

#### **POLJE 2 – Nacionalni registracioni broj podnosioca zahtjeva (četrnaest cifara)**

Nacionalni registracioni broj podnosioca zahtjeva je pravni registracioni/identifikacioni broj koji izdaje poreska uprava, sudski registar ili drugi organ za registraciju privrednih društava u toj državi članici.

Ako je taj broj kraći od četrnaest cifara, nedostajuća mjesta na početku popunjavaju se nulama (0), kako bi se postigao zahtijevani broj cifara.

#### **POLJE 3 – Godina (četiri cifre)**

Ovo polje označava godinu u kojoj je izdat dokument.

#### **POLJE 4 – Serijski broj (šest cifara)**

Serijski broj je progresivan broj koji se povećava za jedan pri svakom izdavanju izjave.

Serijski broj svake godine počinje od nule.

Serijski broj je povezan sa organom koji izdaje izjavu.